

«Чуораанчык» оѐону сайыннарар киин

**Иитэр – уорэтэр дьарык технологической картата**

**Улахан болох**

**Темата « Оригами дойдута - Япония»**

Иитээччи: Васильева П.Г.

Булуу к.

**Уорэх уобалаа:** «Обо кэрэни ойдуур дьобурун сайыннары»

**Раздела:** «Ойуулуур –дььуннуур искуства».

**Сыала:** Оригами техникатын туьанан оболорго сабыл мааскатын онорторуу; Япония олобун, эйгэтин туьунан билиьиннэри.Обо санарар дьобурун сайыннары.

**Оборудование:** проектор, магнитофон, быыстапкаба оригаминнан оноьукьтар, дьоппуоннар дьиэлэрин эйгэтэ.

**Туттуллар тэрил:** Оранжевай онноох кумаабы, 10x10см, клей, кумаабыннан ободоктар, фломастер обо ахсаанынан.

Этаптара	Обо дьобурун, сатабылын сайыннары	Иитээччи дьарык устата ыытар улэтэ:	Оголор дьарыктара	Бириэ мэтэ	Туттуллар тэриллэр
Кииритэ		<p>Дьоппуон народной музыката тыаьыыр.</p> <p>Иитээччи оголору группаба корсор.</p> <p>-Утуо сарсыарданнан. Мин аатым Прасковья Гаврильевна «Чуораанчык» детсадтан эьиэхэ кэллим.</p> <p>Араас дойдуларга араастык дорооболоьоллор. Сахаларга «Дорообо», нуучаларга «Здравствуйте» уонна илии тугуьаллар. Онтон дьоппуоннар «Охаё» дииллэр уонна иннин диэки тонхойоллор.</p> <p>Бугун эьиэхэ Япония туьунан кылгастык билиьиннэриэм.</p> <p>Бу Япония картата. Столицата Токио куорат.</p> <p>Япония флага ортотугар кьыыл тегурук Кун бэлиэтэ. Аан дойдуга кун маннай Японияба тахсар.</p> <p>Гербэлэригэр – хризантема сибэккитэ.</p> <p>Японияба Сакура диэн масс уунэр. Дьиктитэ диэн сэбирдэбин оннугар барыта сибэки буолар. Сакура маска анааннар бырааьынньык тэрийэллэр.</p>	<p>Оголор тогуруччу тураллар .</p> <p>Оголор дорооболоьоллор. Охаё.</p>	<p>2мун</p> <p>3мун</p>	<p>Музыка</p> <p>Презентация «Япония»</p>

Сурун чааба		<p>Дьоппуоннар бонсай ууннэрэллэр .Бонсай диэн кыра мас.</p> <p>Бу дойдуга техника олус сайдыбыт. Араас маркалаах массыналары онорон табаарар собуоттар бааллар.</p> <p>Кыыллар араастар элбэх эбит . Холобура елоттар, табалар, эьэлэр, кубахтар, эбисийээнэлэр уонна саьыллар.</p> <p>Дьоппуоннар национальной танаастара «Кимоно» диэн ааттанар. Кимоно биир да тимэ5э суох танас, кэтит курунан бааналлар.</p> <p>Бу дьизэлэрэ. Дьизэлэрэ туспа тутуулаах буолар эбит, бийиги ьизэбитигэр майгыннаабат. Японияга наьаа элбэхтик сир хамсааьына буоларын иьин дьизэлэрин чэпчэки материалтан тутта сатыыллар эбит, сир хамсааьына буолар тугэнигэр эчэйбэттэрин курдук.</p> <p>Дьоппуоннар дьизэлэригэр ьалдьыттыаххайын.</p> <p>Дьизэлэрин иьин керуеххэйин эрэ.</p> <p>Намььах остуоллаахтар, муоста5а олбоххо олороллор.</p> <p>Кинилэр наьаа ьалдьытымсахтар. Мин эьигини чэйинэн кундулуубун.</p> <p>О5олоор эьигини оонньуурдар быыстапкаларыгар ьнырабын.</p> <p>Дьоппуоннар араас оонньуурдары айан онороллор. Япония5а Оригами диэн искусство биир керунэ баар.</p> <p>Оригами - кумаа5ыны бук тутаннара араас оонньуурдары, кизргэллэри онороллор.</p> <p>Биллиилээх дьоппуон оригамиьа АкирайЙошизава «Азбука оригами» диэн условнай знакаах, базовой формаларын айбыт.</p> <p>Оригамист диэн кумаа5ынан араас оонньуурдары,</p>	Оголор чэй иьэллэр.	2мун	<p>Дьоппуоннар дьизэлэрин эйгэтэ.</p> <p>Оригаминан оноьуктар быыстапкалара.</p>
				2мун	

		<p>киэргэллэри онорор кибини ааттыыллар.</p> <p>Оригами ус керуннээх: кеннеру оригами, мокрай оригами, киригами.</p> <p>Бу быыстапкаҕа ханнык кыыллар баалларый?</p> <p>Сабыл дьоппуоннуу – «Кицунэ» диэн эбит.</p> <p>Бугун биьиги оҕолор оригамистар буолуохпут.</p> <p>Сабыллаах оонньубутугар сабыл мааската оностуохпут.</p> <p>Бу костор схеманы туьанан сабыл мааскатын оноруохпут. Лииспит ханнык геометрической фигураҕа майгынныырый? Ромбик курдук тутабыт. Аллараа муннугу уьээ муннукка тэннээн бук тутабыт.</p> <p>Уьээ муннугу аллараа муннукка холбоотубут, ус муннук табыста. Ус муннукпутун муннуга аллараа буоларын курдук эргиттибит. Сабылбыт кулгаабын оноруохпут. Ус муннук буоларын курдук бук тутабыт. Сабылбытыгар туга тийбэтий? Сеп, харабын уонна муннун фломастерынан уруьуйдаан биэрэбит. Онорбут сабылгытын бу ободокка килийдээн.</p> <p>Мааскаларбытын коруоххэийн. Олус учугэйдик табыллыбыттар. Маладьыастар.</p> <p>Мааскабытын кэтэммит билигин оонньуохпут.</p> <p>Оонньуубут аата: «Хорооно суох сабыл».</p> <p>Бу тогуруктэр сабыллар «хороонноро буолар», биир итэбэс. Музыка тыабаатабына тогуруччу сабыл курдук хаамабыт. Музыка тохтоотобуна «хорооннорго» киирэ охсуохтааххыт. Ким «хороонно» тиксибэтэх туораан иьэр.</p>	<p>Оҕолор эппиэттэрэ</p> <p>Оҕолор эппиэттэрэ.</p> <p>Оҕолор улэлиллэр.</p> <p>Оҕолор мааскаларын кэтэн оонньуулар.</p>	<p>3мун</p> <p>5мун</p> <p>3мун</p>	<p>.</p> <p>.</p>
--	--	--	---	-------------------------------------	-------------------

Тумук		<p>Маладыастар. Учугэйдик оонньоотубут. Бу эьизхэ кыра кинигэ бэлэх уунабын. Маны туьанан салгыы маскаларда оностон оонньоорун.</p> <p>Корсуоххэ дылы.</p>			
-------	--	--	--	--	--